

ТЭРИЙЭР ҮЛЭ КӨДҮҮҮҮ ҮРДЭТИЭХХЭ

Совет алға депутаты манызык-
сылттарынан, үс депутат бирги-
зьнирдәриңин үләнилләр. Биңил-
лор үгүстөр түбәннәх үләз-
ригер үтүе субастаахтык, үрдүк
шыншыннастәехтик сыйнышыннал-
ыр. М. С. Мокиачевская, А. М.
Пестрякова, Д. В. Сысолятина
курдук поруот талышлаахтара үүг
манызыгар сыйлаабы сорудаҳта-
рын ыраадылан аңара толертоен
аттартарға үчүгэй холобуру көр-
мөдүлдер.

СҮӘҮ КЫСТЫГА салаламмы-
тылган ыла сельсовет исполните-
лийчуктар берилгэдэгийндар отчуултара,
ыччагт сүөнүү төлөнүүтүүгө отде-
ление управляющиын информа-
цияны, кыстыкка ишенилгээ обще-
ственностийн комитет төрийн
туунац башшуруус дүүлэхэнлини-
клар. Исполнок салайтар үз-
чилтээр, депутаттар Фермерларга
баянчча чвастатылса сыйдаллар.
Общественный төрилтөлөр сүөнү
турар хотоноругар быбачы

Ити барыта үчүгэй, обществен-
ний сүөү кыстыгын курдук эг-
шпирттээх үзүэлттөөх Совет,
кини активын қыттынта балачча
түшсөн зерарин туунаан этэр. Ол
зөөрмө, соторутаадытта райсовет


исполкомун аналаах биргээдэг
тийн бэрбээрхэгтийн кестүүбүтүн
куудук, ити төрөөийн дъааналар
узвэрхамнааска бынчын сабы-
дымаллара, хөдүүстэрэх эссе даада-
ни ситетэх суюх. Онуу кыстык
те бастакы ыйдерын түмүктэрэ,
субу нүүнээрдээхи туруга дэвнэх-
тийн кердэрэлзэр,

Кыстык үс бастаки майыгар отдаление үүт заловей ылымын сорудынын базда сүрдү 85,4 биримдик, эңир фурмажий шаалтам түтүч ылымы сорудынын 78,5 биримдик зэрэг төлөврөөтөо. Бу күн-шарта фермерларга 240-ча ишах жетекчилдиктөн хас бишкаджинийн ортолтууда 1 кг-тан зэрэг ордук түт ылымлар. Стартууга от дааны, эбни дааны айылдук сунгуунэн салынчын системдөө заловей, фер-

T Y B A A b O H D

Соловьев аның кылаастаах оскуолатыгар директор И. К. Машаров салалттынан кылаас тайынан үзлэр былаанаахтык мыттыллаллар. Манина эдәр тымуровецтар оттук мастарын, көр мүустарын белгемнәен биәрән кырдаабастар барбы маҳтавларын ылалтар Пионердар бу үзләригәр старшай балаа-
тый М. И. Гарин.

— 5 — GAF



АМГРСКАН УОБАЛАС. Зөвлөлбөр ГЭС баста-
хын перваяттэй узүүг иширизжүүтэн ыли 25 жилийн
бүхий таловатт-часы электрорознессаны энгэрэл-
тэхникада.

Бүгүн Сызгасаң әдәрәттә комсомольский түтүү колективи ССКП XXV съездин чөндөлөр үдерней вакытта турам, агрегаттары монгажаалыкта, пастында бекемүү күнүүмүн төнөлгөн-

ХАНГАС СНИМОККА: геодезия группам селенчичта А. Канап уонна геодезист Г. Ковтунова.

УНА СНИМЕКА: Зелтавы ГЭС бүгүн.
ССТА фоторепортаж

КУОТАЛАҢЫ КҮҮХҮРЭР

Орбайын сабактарын үзгөнттеги 102 чылдыраах профсоюздар та-
рихтатын Месткемдә администра-
цияны уенин партийнай тарийхи
ның таралып сабактын энгөүлү-
бүт балаш быншытынан түү-
ерүттегэх үзүн майтар. Ошоох
ордуң удахан болғамто, билди-
туар, социалистический күета-
ланымын тарийхинде туналайлар

Күтгөлдөйсін узел отдельларынан сибзес отделениеларын уонна бирилдизен үзбекттер иккі аралыларытар ыстыллар. Оңуоза социалистическая эмблематистикалар ылғашырылдыбылтара итиап из кыймылаахтары хобуллуу сымалынан көнеруда сыйдашты. Кының знамя, вымпел, Бочоутуңай грамоталар, харчынан бирдемнілдер электромутттара.

Ити курдук. Бутун Союзтадын социалистической куоталанысында колтоохтүк кыттан турал, узел үзүнчтүрэ тохусу пятилетка түмкүтәйинизах сылган балача үчүтэй көрдөрүллардаах түмкүтәтилэр. Былдан байыштышан 315 тын солтук суумалдах тарифий дохуут киринахтаазаа 6,5 тын.

Соторувааты Мостка.
Литераторлар А. Фадеев затынан
кини дыэлзары-эр Хотутуз
луу Ардааны фронт 240 ветераннара түмсэ сыртылар.
Кинилэр урунката ити фронт
командующаца Советской Союз Героффа армия генерали
П. А. Курочкин 75 саада туулутун уеруулзехтик бэлнээзидар.

тилэр.
Муниндың фронт ветеран-
тарын советтын председателди
солбайдаачы Советский Союз
Героја авиация генерал-пол-
ковника Ф. Ф. Поповин салз-
ынан ынта. Ветераннар совет-
тарын биес сыйлаах үзгөттөн
туунаан откүттүүр даңылда-
ты юни секретара подполков-
ника В. С. Кислинской овогдо-

Совет үзүүнтэри байман
чай-патриотический интигэ
түгс өрүүтээх үзүү ышмыт.
Ол курдук, «Хотугулуу Ар-
даагы фронт» дээр ишигээ 50
тын энэмэлжирэн бочээтэ-
жин тахсыбыт. Итихи тэнэ ити
фронт туунан суруйцчы
Борис Белик, генерал-лейте-
нант Ф. Я. Лисицын шинийнээ
ра тахсыбыттар, Ф. Ф. Попы-
нихи «Бойбуюй маршруттар»
дээр ишигээж ижилжин тахса-
га былаанаммыт. Старая Рус-
саа, Валдайга, Осташкоюа,
Ригаа, Новгородка музейда-
ры кэргэтигээ албэх улз бар-
быт. Валдайга уонна Крестцы
иуоракна умуулубат уоттар
имхындыбыттар. Ветераниар

соккобайнаң ағарылышына. От- Николаевы, К. Г. Монастырева-
тоң пятилетка сорудаң бу көңіл, С. Е. Павловы үо. д. а. зат-
рудың 101,3 бұрынан толорул- таталыхада сол. Еннелэр затта-
лубуга. рланын коллектив бүттешнүүэ

Профсоюзная
0.200

Ордук учугай түригүү Дириң ишкүү отделение ситиста. Сибаз из 28 сый энгизү суюк узлэс болт В. В. Михайлов начальни таах бу отделение бязэ ссылгазылааны 1975 сый ахсынным күнүгүр төлөрбүтү. Ити иини В. силбій Васильевич «9-с пятиле ёа ударника» зиянчын нафара даалана, Кыныл замяны амь хиндер ылалызар. Оттоң бици дилээн үзүннүүткөртөн операторлары В. П. Дьячковскаяны, Е. Н. Захарована, В. Д. Барашковини телефонисткалары Е. М. Кирилликаны, М. С. Седалишеваны телеграфистка А. И. Монастыреваны, отделениелар начальни тарын Е. Г. Попована, С. Н. Сабакини, М. М. Петрована, почта зөвнөндары Н. Н. Азизеевы, Г.

Н. МАКСИМОВА,
местном председатель.

Бергі албах жорсұңыларға сым-
дьан үләнніттер үонна ычкат-
тар ортолоругар ахтынылары
басындаудары өткөртообутта

ФРОНТ
ВЕТЕРАННАРА
КӨРСҮСТҮЛЭ

байланып таастар ветеранарының советтарын наңгүй ыштар. Ошоа ветераннар активтайдынын ылаллар, Хелебур, сәрни инвалида Б. П. Федоровец 100 киңи—Советская Союз Геройдарының уонна пешкөндецтар ахтырыларын математиконға устубут.

Дакылааты дүүлләнни. Серин ветераннарын советская комитеттын Москватааңы сенациянын эпизиаттиң секретары генерал Горелов, генерал-лейтенанттар Окороков, Очеренков. Медицинской наукалар академиялармын чилигиз-корреспондента Талыгни, урунката 2-я партизанская полк командира Советский Союз Героя Тимофеев, исторический наука доктора Корзинская, сурұяаччи Ю. А. Смирнов уо. д. а.—бара 12 киши тыл этилдер Фронт ветераннарын совет талымынна. Кипи председательини П. А. Курочкинның бызыбарданна.

Ити мундах камшыр мин-
гин көрсөт 1 ударнай армия
ветераннарын советтын чылдышы-
нара биэс уола сөрингэ болсүт
Февроньы Малгина эмэхсхин-
гэ, Старая Русса босхоломму-
та 25 сыла туолуутун үөрү-
тугар-кетүүтүр кыттыны
шыбыт И. И. Степановка,
А. Г. Ноегородовка, ити армия
үүрүкү буюуннарыгыр бары-
зырыгыр ити эбэрдэн тиэр-
дербэр кердестүлэр уонна «1
ударнай армия ветерана» дин
жандары мыттылар. Ветеран-
нар советтарын жатары, си-
базэстанихтарин баъзалаахтар
«125252, Москва-А-252, 1-ы
Песчаный переулок 12 №-рт,
37-с квартира, Кислинский
Владимир Сергеевич» уонна
«125422, Москва-422, 1-ы
Димитровский переулок 8 №-
рт, 152-с квартира Голубчиков
Михаил Носифович» дин аз-
дырыстарга суруулохтарын

Муннъах көзинчтэн 1975
сыллаады Государственай би-
римийэ лауреаттарын наста-
ры нэрсүнээр литературный ху-

Г. ЕФИМОВ

ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ МАНАРОВ айар үзээ бастакы холо-
нуутун 1927 с. «Долгуннаах олох» дин писсаны Семен
Зримоновы кытта биргэс суруйан сабалыбыга. Онтөн ыла вр
измиг тохтоон баран. «Сарыны нынат», «Буор хайзба» дин
өөлөргө аналаах изләзиннәрин киниззәләрин бечизэттеппилт. 1975 с. «Бәжәм бүл» хәйнат конкурсугар «Чөрәззәттә-
нин капсонаң үнүс миәстәни ылбыты.

Грандансий сарни кыттылааца, кырдаасы коммунист Егор Алексеевич айылданы харыставыны, кыллар, көтөрдөр майыларын түстарынан суруйууларын өөлөр олус иэрх-
сүнләр.

Бүгүн Егор Алексеевич биңизэ санга хөбөннөрүнан ыалдыттырыр.

Тайах Кубах

Талыны-мазны тайах,
Талох-лабаң ышынтаах
Ура-лангыр мустаах,
Үнүнүнүн атахтаах.
Сис тынын ортууваан,
Үрэх-секү үрдүшүн
Ыарда-толаах бымышын
Үрэх үүттөн ташайын.

Эхэ

Эңчээс кырдаас,
Кызырын баргыр.
Көхсө кырдаас,
Күстүр өргүйр.
Анаадын киабынгынтар,
Адьырдатын киалыр.
Өлөрүн ончу ушмар
Өсөөн турал охсувар

Боро

Тордоң боро нааналвабыт—
Туртанаң, куобаң ташыт.
Кини да буоллар албайсан,
Алаңыз ылгарбыт, атамаан.

Атабар әрләзэх,
Анара сорхтаах,
Кубах мүлкүс,
Күтөн субурс.
Ырласка тәшийр,
Ыралтан чырбайар.
Сафанаң туртагыныр.
Обуурга наалбактыр.

Күтүйах

Күтүйах куруутун түбүнгүз,
Кучугуруур хачыгырып
үтгүзүз.

Кини сүрдэх сөрхтаах,
Куруутук быстыбат ханаастаах.

Мәкчиргэ

Мәкчиргэ бердимен,
Чынчалга түбүнгүзчи
Тобето лаңызис,
Түүнчэри эзгэгис,
Барыгя барынис,
Киңизэ сабынис.

Суор

Суор тәркүн
Собулбара дохсун,



Уорарты хорсун,

Булду сөйттор—

Булчуту хомотор.

Чыбычаах

Ырын чымчаах—
Ыммын чымчаах,
Куолана синнигээнен,
Истарго миинигээнен.

Мохсобол

Салынгыга таастын төлөрөр,
Талбытынан күйөргө азэрөр,
Кылган чарашын ылтырытаси,
Нөтөннөн пымсатын
сыйбытрытаси.

Улар

Ішкүй ойнур бымынан
Ішлүк супул аттынан,
Халдьзайын сир отонун
Хайтам садын аймакия:
Эмиска соңылымын,
Икин атакнан зернійдим—
Ол улар тилигирабыт,
Кини көтөн балынгырасыт.

Фермаба-34 сыйл

Карл Маркс патынан союз: өнди ылар Т. Дьячковская, И. Толстойнан күрдүк угро суусу-
куттар бааллар. Кинилор ССКП XXV съездин разәү кәрә болот-
таян түрүктәзиннәх смальяр
57 киңрәйи шигорға ылбыты. Он-
түкәләрән барыларын үчүзү-
турктаасынан түттарбыт. Ини-
бороон киңрәр сөвстәләр сүркү-
тәрә ахсынныза 800-түү грамм
хонук ахсын төлөнүбүттөр. Онон аңардас бинр ылбас бастын
суусуңут оморон таңарбыт эт-
түменинан ылбашынан 124
центнерегэ тәннесте.

Барында Пегровна үзүләвбигт
Гобурүн ферматын түрүк при-

П. ПЕРМАНОВ.

түрүктерег кынанар. Аасын-
тыйн союзонаң 200 цекнеге
бастын үлчимсүйбалаах этү ог-
тоон түттарбыт. Онон кыркакы
сизин Ленин батынынара
сыйлын охсуга, мүнкүүс, кэ-
бидиңгэ тақаабыт. Михаил Мар-
кович патынса-сөттиска төрөн-
өөлөрө жүсөт ылсара, майы-
нан спр-маны үкана сыйлыл-
ларын күрүүк корүүхэс еенд.

«Мааркантар» дээ шиншил-
түүнен түзүктүг дөннөр.

А. ГРИГОРЬЕВ.

Үтүөкэн үләнит кәргән

Одьылуултага кинилори «Маар-
курууларин көрөнгө, цилинд-
ратора дин беркэ ыткылаан түмний, онтоо сыйльорын асты-
заттылар. Азделара Михаил
Маркович Сибиряков 70-ча сав-
стаха пенсионер. Үләнит булбут
өөлөрдөөг кырдаас киң сән.
Маркович булбайын бүләйдии дын-
гыннан да сөн эт. Онон
бара кини хайдак да түлүбат-
тәйибет.

Сүрүн түлээ—баянын гарабы-
ла. Сорхтор ону сыйнайдал үз-
ди саныллар. Оттон Магнай
Маркович сөлө булбат, майдын хоннохтоог үзүйттөн бөйн буола-

Ситиңиэлэхтик оонъюотулар

Магнитогорсктага уолаттар
ишуучууд дубатын Россияда бас-
тыйын күрхәтәннелор бую-
лап аиста. Нижний Тагильдән
дубатка олимпийской балын-
дии осуулатын түркизечити
майстарлар кандидат Сергей Овч-
ин 9-тап 9 очкому ылган арал-
дахтик бастаа уонна уолат-
тар ортолоругар союз күрхәт-
тамиттор кыттар бирбайы ылла.
Ижевска 7 очкодо спорт май-
стары В. Филимонов (Архангель-
ский), үүсүк 6,5 очкому ылган
майстарлар кандидат ишурматын
төлөртөн башкир З. Муфтейев
табыстылар.

Бу ашигтаах күрхәтәннелор
Саха кириттән үс үл жыттаа ба-
лаача ситиңиэлэхтик оонъюо-
тулар. Валерий Винокуров
(Ингуштый, Марх) 5,5 очкодан
14-с. Вания Новгородов уонна Го-
ша Ефремов (Чурапчылар) 4,5
очкодан 20-20 майстарлар
түгискәләр. Машин үзүннән кү-
рхәтәннелор аистаа ытты-
быт өөлөр Россия 47 күрхәтәх
оонъюоччуларын ортуугар иш-
майстарлар кирилләр күнән-
ни суюх. Уолаттар үүсүн баста-
ка разрядтарын бишгрешитта-
рип табынаш Н. Винокуров уонна
В. Новгородов 4-түү майстар-
лар кандидаттары кыттары сити-
ңиэлэхтик оонъюон бастакы
командаттай.

Башкир уолаттарыт Россия
күрхәтәннелор дубатттарыт уолат-
тара оонъюур таңамнарттан
олох хаалсызаттарын көрдөр. Иккүннөк, кинилор, кини уол-
ластар ортолорун күрдүк, майдын
эрчижиллар, ашигтаах күрхәт-
тамиттарын үтүстүк кытталлар
бийт буоллар, майстарларын
даравын разрядтары даравын
тургизник үүнүн збит. Онон би-
неги осуулаа алмак баар учугай
дубатчы өөлөрү спортиштей
осуулаца. Дириңигү түмөн утум
ишаати эрчижилларынан.
Они тәзгә уорех дынын устагы-
тар иккиттен штеде суюх класси-
фикационной турнирлары мы-
талаан өөлөр майстарларын
дубат спорт бире сүрүн күр-
нүү быныштынан сайлар изах-
таах. Оңулаха талаанин өөлөр
да, эрчижир кынтаах да дыншы-
лаа буолуух.

С. ЖИРНОВ, тренер.

Эдәр кылышынан

Дириң орто осуулатын эдәр дук Вита Дылчековская ятарар
кылышынан түркизечити түнгиз-
тапладтар) атах оонъюутугар тара хоттулар. Улаан уолаттар-
корсундулар бергө көхтөөхтүк га IX сөз кыллас төрөнзөчтөн
бара. Мангайын белөххе кыра Афоня Кузмин (нызмын—22 и-
53 см, шетаңа—21 и 55 см, күбәх-
таданан V сөз кыллас бас-
таата. Ус көрүнгө эдәр кылышынан
кескилләх кылышынан буоларын
быттынан Миша Эверстон (V сөз кыллас) 22 и 13 см кылышан
үчүгэй түмүгү ситисте.

Үрдүкү кылыштар аымы туос-
ка күрхәтәстиләр. Манна иккис эдәр кылышынан күүнүн холоншо-
нада. Н. АДАМОВ.

Саха АССР спордун изаста.

Сәмәлиэхтирик сәмәлиилләр

(Редакциябы киирбит суркортардан)

Кындал марадынынтарынан
армытын, мәсінә саҳар күрдүн
ишилүүнүү күннэти изадынтар
табаарларда атылмамматтара
ыраатта. Аасын сайнай ардаа
бөрдүттөн суюх алышан, таң-
бас бирхатырмай қылышынан
дизе буолбута. Оттон билүүн
транспорт хана даравын халат-
тында суюх сыйлынан күннэти
майстар кирилләр болуул, табаары
хады бирхатырларда изада.

Н. МИРОНОВ.

Болтонго.

Мырмызда бөйүү түркизечити
одох-дайын комбинанттары мәс-
наймында сакластаабыт. Амма
шайын 10 күнүүр болын буолуул,
кирилл ыллаар, динэйттара. Оттон
мыз забах ишп-дымын аиста, оттон
шакынынан экиретис да сур-
далас-малигир. 1976 сүлтүн да-
ралас-малигир. Е. МАНАРОВ.

Салык.

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.